

## ALPHA AND OMEGA

### *[ Alfa ug ang Omega ]*

Malakias 3:6 “ Kay ako si Jehovah,walay pagkabalhin: busa kamo,o mga anak ni Jacob wala mangaut-ut”

Hebreohanon 13:6 “ Si Jesucristo mao sa gihapon ,kagahapon ug karon ug hangtud sa kahangturan”

Pinadayag 1:8-11 “Ako mao ang Alfa ug ang Omega” nagaingon ang Ginoo Diyos,nga mao ang sa karon ug ang sa kaniadto ug ang sa umalabut,ang Makagagahum sa tanan.[9] Ako si Juan nga inyong igsoon,ug ang inyong kauban diha kang Jesus sa pakig-ambitay sa kasakit ug sa gingharian ug sa pagantus.Ako didto sa pulu sa Patmos tungod sa pulong sa Diyos ug sa panghimatuud mahitungod kang Jesus.[10] Sa adlaw sa Ginoo diha ako sa Espiritu,ug gikan sa akong luyo nadungog ko ang usa ka makusug nga tingog ga daw trumpeta,[11] nga nagaingon,” Ang makita mo isulat sa usa ka basahon ug ipadala kini ngadto sa pito ka iglesia,sa Efeso ug sa Esmirna ug sa Pergamo us sa Tiatira ug sa Sardis ug sa Filadelfia ug sa Laodicia”

Pinadayag 21:6 “ Ug Siya miingon kanako,”Natapus na”Ako mao ang Alfa ug ang Omega,ang sinugdan ug ang katapusan.Kaniya nga giuhaw ihatag ko ang tubig nga walay bayad gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi”

Pinadayag 22:12-14 “Tan-awa,moabot ako sa dili madugay,nga nagadala sa akong ipamalus,sa pagbayad ngadto sa matag-usa sumala sa iyang binuhatan.[13] Ako mao ang Alfa ug ang Omega,ang nahauna ug nahaulahi,ang sinugdan ug ang katapusan.[14] Bulahan sila nga managlaba sa ilang mga bisti aron makabaton sila sa katungod sa pagpahimulos sa kahoy nga nagahatag sa kinabuhi,ug sa pagsulod sa siyudad agi sa mga pultahan.

Kining Biblikal nga tinodlo-an nga may kalabutan sa Alfa ug ang Omega,ang prinsipyo nga tunay ug importante nga pinadayag nga atong nadawat gikan sa Diyos.Sa pagka-tinuod,sa mga mosunod nga mga kinutlo,atong madungog si Igsoon Branham nga naghimo sa mga pipila ka mga puntos nga angay natong apalandungan.

Punto # 1. Siya nagingon,” Mao kini ang labing daku sa tanang mga pinadayag tungod kay nagtudlo kini sa labing hataas nga pagka-Diyos Ni Ginoong Jesucristo”

Punto # 2. Nagingon siya,” Kini mao ang nahiuna nga kinahanglan inyong masayran tungod kay naghisgot kini bahin sa labing hataas sa pagka-Diyos ni Gonppng Jesucristo.Siya nagingon,”Ako ang Alfa ug ang Omega,ang nahauna sa tanang pinadayag” Kinahanglan nga imong mailhan kon kinsa Siya aron ka makaila sa tingog Niya kon imo kining madungan.

Punto # 3. Siya miingon,” Ako ang sinugdan ug ang katapusan.Ako ang Alfa ug ang omega,ang sinugdan ug ang katapusan.Busa,kon unsa ang Iyang gibuhat sa nahauna,buhaton usab Niya sa katapusan,tungod kay dili man S iya nagabalhin.

Patmos Vision 69-130 60-1204E 143 076 [Ang panan-awon sa Patmos]

“Diha ako sa Espiritu sa adlaw sa Ginoo”... Karon,atong nadungog kini.Unsa kini? Ug unsa man ang iyang nabuhat? Gibalhin na siya karon sa isla,diha sa Espiritu ngadto sa adlaw sa Ginoo.Ug sa dihang miabut na siya sa adlaw sa Ginoo,iyang nadungog ang tingog sa trumpeta.Unsa man kini? Adunay usang tiliabot.Ang usang gamhanan ang tiliabot.Mitingog ang trumpeta,adunay usang tiliabot na.Ug iyang gitotokan kini.Hallelujah... Trumpeta,nagaingon kini,”ako ang Alfa ug ang Omega; ang sinugdan ug ang katapusan... [ Hmm.Dili kini pagpahibalo sa ikaduhang bahin,o ang ikatulong bahin,apan usa lamang kining bahin.” Ako mao ang Alfa ug ang Omega;sa wala ko pa ipakita ang uban kaninyo,gusto kong ipahibalo kon kinsa ako”. Amen] Ang labing daku sa tanang mga pinadayag mao ang pagka-Diyos ,ang labing hataas sa pagka-Diyos ni Ginoong Jesucristo.Dili ka makaabut sa primerong tugkaran hangtud nga mutoo ka niini,padayon ka sa panaw...Mao kana ang giingon ni Pedro “ [Paghinulsul kamo,ug unya makita mo ang Iyang pagka-Diyos.Magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo sa kapasaylo-anan sa inyong mga sala,aron maandam ka sa paglakaw diha sa Espiritu.Ang primerong butang nga imong masayrn mao ang pagka-Diyos no Kristo.”Ako ang Alfa ug ang Omega” Gikan ako sa A ug sa Z; Wala nay lain.ako lamang.Ako ang anaa sa sinugdan;ug ako man ang katapusan.Ako mao ang kaniadto,ang

karon ug ang umaabut,ang labing gamhanan”. Hunahunaa kini.Mao kin ang gisulti sa trumpeta.

145-77 “ Juan,pag-andam.Misulod ka na diha sa Espiritu.May mga butang nga ipahayag kanimo.Unsa man kini? Ang tingog sa trumpeta,ang sinugdan sa tanan.”Ako ang Alfa ug ang Omega”.Ang sinugdanan sa tanang pinadayag.[Oh, makasasala,yukbo,paghinulsul karon sa dili pa ulahi ang tanan].Ako ang Alfa ug ang Omega”.Mao kana ang sinugdan aron makaila siya[Juan] kon kinsa Siya.[Kinsa king tiliabot?Mao ba kini ang Hari nga si Jesus? Ang haring Diyos?Ang haring balaang Espiritu?]Nagingon Siya,Ako ang tanan.Ako mao ang A hangtud sa Z. Ako ang sinugdanan ug ang katapusan.Ako ang walay kinutuban,ang walay katapusan”. Sa dili madugay ato Siyang masud-ong sa Iyang pito ka pilo nga pagpakatawo Niya ug bantayi kon unsa Siya kaniadto.”Ako mao ang sinugdan” Ako mao ang Alfa ug ang Omega,ang sinugdan ug ang katapusan.Anaa na Ako sa wala pa ang sinugdan,ug human niana,wala nay katapusan,atua gihapon ako”,sa uban pang mga pulong,Ang nahauna ug ang katapusan"...ug.. unsa may imong nakita,isulat sa basahon,ug ipadala... sa mga pito ka mga iglesia nga anaa sa Asia;sa Efeso,Smirna,Pergamo,Tiatira,Sardis,Filadelfia ug sa Laodecia.

147” Karon,ang nahiuna sa tanang mga pinadayag mao ang pagkagamhanang pagka-Diyos ni Jesucristo.Kinahanglan.imong masayran kon kinsa Siya kon imong madungog ang tingog.Karon,ang maong tingog nga milanog didto sa bukid sa Sinai,mao rang tingog ang milanog didto sa bukid sa Pagbalhin,mao Siya,Siya ang sama sa anak sa tawo.Karon,tan-awa kining mosunod nga versiculo.Karon,ug unya ako miliso...[kapitulo 1:12] Atong biyaan sa makadali kining mga iglesia sa pipila ka minuto tungod kay sa tibuok niining simanaha,makaabot kita sa nianang mga iglesia.Molabay lamang kita diha.Apan Siya miingon,Ako moagak kanimo sa pagpadala niining mensahe nga Akong gipakita kanimo” Kinsa Siya? “Ako mao ang sinugdan ug ang katapusan”Ako ang gamhanan sa tanan.Ako ang gamhanang Diyos.Miabut Ako sa pagtug-an kanainyo sa paghatag sa mensahe sa pito ka iglesia nga anaa sa Asia...Karon,may mga iglesia ngadto kauban sa ilang kinaiyahan nga nagpaila niining umaabot nga panahon sa iglesia.

Karon,nganong maghisgot man si Igsoon Branham kanato nga ang Alfa ug ang Omega nga pasikaran maoy labing hinungdanong pasikaran nga angay natong mahibaw-an? Ato nang nakita nga kining pasikaran may kalabutan kauban sa maong lintunganay sa atong Ginoong Jesucristo kon kinsa ba kini Siya.Karon,nasayod kita nga Siya mao ra ang kagahapon,karon ug sawalay katapusan,ug sa nagbasa kita sa Malakias 3:6” Ako ang Ginoo nga walay pagkabalhin.” Ug si Igsoon Branham nagingon,dili kita makaamgo kon unsa ang buhaton kauban sa Iyang tingog kon dili kita makaila kon kinsa Siya.

# 1] aron kita makasabut sa adlaw ug ang takna diin kita nagkinabuhi

# 2] aron nga makahimo kita sa pag-ila kun unsay nabuhat sa pagkaron,niining adlaw diin kita nagkinabuhi.

# 3] kinahanglan makaila kita Kaniya.Ug Iyang gijulagway ang Iyang kaugalingon kang Juan ngadto sa isla sa Patmos kauban sa mga pulong nga nagingon,” Ako ang Alfa ug ang Omega,ang sinugdan ug ang katapusan”. Paminaw,wala Siyaa nagingon nga Siya anaa sa taliwala kondili nagingon Siya , nga Siya mao ang sinugdan ug ang katapusan.

THE MASTERPIECE 64-0705 170 [ HAWUD NGA BUHAT ]

“ Ang Alfa nahimong Omega.Ang nahiuna nahimong katapusan;ug ang katapusan mao ang nahiuna.Ang misulod nga binhi miabot sa usang klaseng proceso ug mibalik ug nahimong binhi usab.May binhi nga natisok ngadto sa Harden sa Eden ug namatay,mibalik kini,usab nga binhi ngadto sa hingpit nga binhi—and ikaduhang Adan 172-Ang nahaunang si Eva nga nahulog,nga maoy gigamit sa ikaduhang repormasyon nga nagdalag anak,karon nahimong matuud nga Nobya usab,mao kadtong binhi,mibalik na usab sa sinugdanan,ang pulong.Ang Alfa ug ang Omega mao ra kini Siya.Siya nagingon,”Ako ang Alfa ug ang Omega” Wala Siya maghisgot sa tunga-tunga niini,”Ako ang Alfa ug ang Omega,ang nahauna ug ang katapusan.Mao ra kini.Ang primerong ministeryo ug ang katapusang ministeryo mao ra kini sila.Ang nahaunang mensahe ug ang ikaduhaang katapusang mensahe sulusama kini sila.”Ako atua sa Alfa;Ako anaa sa Omega.Moabot ang panahon nga dili na matawag nga adlaw o gabii ba,apan sa panahon sa kagab-ihon mahimo kini nga kahayag” Alfa ug Omega;nahimong sinugdan ug katapusan. Oh mga igsoon.

Karon,atong namatikdan nga si Igsoon Branham nagpunting niini nga Siya mao ang sinugdan ug katapusan,apan wala kini Siya sa tunga-tunga.Nagaingon siya,ang Alfa nahimong Omega.Unya nagpadayon siya,ang nahaunang mensahe ug ang katapusan nahimong sulusama kini sila.Tinoud kin tungod kay si Jesucristo mao Siya kagahapon,karon ug sa kahangturan.Busa,kon ang mensahe karon mao ang pagpadayag ni Jesucristo,nan kining pinadayag maoy nagpaila Kaniya kon kinsa Siya.Apan kon Siya nagbalhin,nan ang nahaunang mensahe ug ang katapusan mahimong adunay kinalahi.Busa.atong hisayran nga ang nahauna ug katapusang mensahe mao ra kini sila ug kanang mensahe maoy nagpahayag kon kinsa Siya sa atong taliwala.Atong masiguro kini tungod kay ang naahauna ug ang katapusang mensahe mao ra kini sila ug kanang mensahe maoy nagpahayag kon kinsa Siya sa atong taliwala,unya kinhanglan masayud kita nga ang katapusang mensahe mao kini ang nagpasundayag Kaniya nga Siya ania na.Kon Siya ania na,nana magabuhat Siya sa samang paagi ug magahimo sa samang buhat nga Iyang gibuhat kaniadto.Usbon nato nga sa mga mosunod nga mga kinutlo,atong madungog si Igsoon Branham nga magpamatuud king mao rang hunahuna nga king ministryo subli-on kini niining mga takna